



**BOKAMOSO
SOLAR**

Q3 LEKWALODIKGANG

2024



GO YA LEFELONG LA GO IKHUTSA GO NONOTSHA KGOLO YA DI SMME




Batsaakarolo ba lenaneo la rona la SMME ba sa tswa go tsenela boitapoloso jo bo nang le tlhohlheletso mo tlhologanyong kwa Mōreson Retreat gaufi le Taung, jo bo diretsweng go tokafatsa boitemogelo le kitso ya tsa ditšhelete.

Selo se se neng sa kgatlha thata ka nako ya go ikhutsa e ne e le go nna le kokoano ya go ithuta, fao borakgwebo ba neng ba sekaseka mefuta ya botho jwa bone, ba dira gore ba kgone go ithaloganya botoka le go rotloetsa go utlwela ba bangwe botlhoko le go dirisana mmogo mo setlhopheng.

Gape go ne ga tlotliwa ka buka ya, 'What is Your Money Personality?' ka Vangile Makwakwa, e ne ya dira gore batho ba akanye ka ga maitsholo a bone a tsa madi le go nna le metlotlo e e mosola ka ga seno.

Tirelo eno e ne ya thusa batsaakarolo go nna le didirisiwa tse di mosola tsa go laola madi sentle le go dira ditshwetso tse di siameng tsa kgwebo.



KGAISANO YA KGWELE YA DINAO E ROTLOETSA MOWA WA SETŠHABA

Ka tirisanommogo le SAFA, re ne ra tshwara kgaisanso e e kgathisang ya kgwele ya dinao kwa Leeudoringstad ya Dithopha tsa Kgwele ya Dinao tsa Maquassi Hills, e kopanya baagi ba Maquassi Hills mo moletlong o o monate wa metshameko.

Dithopha di le robedi tsa selegae, tse di neng di apere diaparo tse dintšhwa tsa metshameko go tswa Bokamoso Solar, di ne tsa supa bokgoni jwa tsone fa ditsala le ba malapa a bone ba ne ba ba rotloetsa, ba dira gore go nne le mowa o o itumedisang.

Morago ga metseletsele ya dikgaisanso, Bokgoni Ba Rona FC ya Leeudoringstad e ne ya fenyha, e supa bokgoni jwa bone le boikgantsho jwa morafe wa bone.

